

# City of Shoreline

Public Works

17544 Midvale Ave N

Location : NW 175 St

Cross-St : 3 Ave NW

Site:

Date: 04/23/05

Direction : w/o

Direction: EB

| Begin Time       | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM            | 11    | 0        | 1         | 0         | 0         | 0         | 4         | 2         | 2         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 30  |
| 01:00            | 6     | 0        | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 2         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 29  |
| 02:00            | 7     | 2        | 0         | 1         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 23  |
| 03:00            | 1     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 32  |
| 04:00            | 4     | 0        | 0         | 1         | 0         | 0         | 2         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 05:00            | 7     | 0        | 0         | 0         | 0         | 2         | 1         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 2         | 41  |
| 06:00            | 24    | 0        | 0         | 0         | 3         | 0         | 4         | 7         | 3         | 2         | 1         | 0         | 2         | 2         | 34  |
| 07:00            | 54    | 0        | 0         | 0         | 2         | 7         | 12        | 13        | 7         | 8         | 3         | 2         | 0         | 0         | 31  |
| 08:00            | 85    | 0        | 1         | 1         | 3         | 12        | 14        | 17        | 14        | 15        | 2         | 2         | 1         | 3         | 32  |
| 09:00            | 148   | 1        | 1         | 7         | 9         | 11        | 19        | 24        | 24        | 21        | 14        | 4         | 5         | 8         | 33  |
| 10:00            | 107   | 2        | 5         | 3         | 9         | 18        | 28        | 22        | 9         | 4         | 4         | 2         | 1         | 0         | 29  |
| 11:00            | 116   | 0        | 2         | 5         | 5         | 18        | 16        | 24        | 18        | 15        | 8         | 1         | 0         | 4         | 32  |
| 12:PM            | 111   | 0        | 1         | 3         | 9         | 13        | 17        | 23        | 17        | 14        | 3         | 5         | 3         | 3         | 32  |
| 01:00            | 122   | 1        | 3         | 0         | 10        | 12        | 24        | 18        | 25        | 16        | 8         | 1         | 3         | 1         | 31  |
| 02:00            | 145   | 2        | 1         | 1         | 9         | 16        | 31        | 29        | 19        | 20        | 7         | 3         | 4         | 3         | 31  |
| 03:00            | 118   | 2        | 0         | 2         | 7         | 17        | 21        | 26        | 16        | 19        | 5         | 2         | 1         | 0         | 30  |
| 04:00            | 119   | 0        | 1         | 0         | 4         | 11        | 20        | 29        | 19        | 13        | 12        | 3         | 6         | 1         | 32  |
| 05:00            | 104   | 0        | 0         | 3         | 3         | 3         | 14        | 16        | 21        | 20        | 14        | 5         | 2         | 3         | 33  |
| 06:00            | 117   | 0        | 1         | 1         | 4         | 4         | 20        | 26        | 15        | 19        | 12        | 6         | 6         | 3         | 33  |
| 07:00            | 60    | 0        | 0         | 1         | 1         | 3         | 13        | 13        | 12        | 6         | 5         | 2         | 3         | 1         | 32  |
| 08:00            | 52    | 0        | 0         | 0         | 4         | 3         | 11        | 17        | 9         | 4         | 3         | 1         | 0         | 0         | 31  |
| 09:00            | 37    | 0        | 1         | 1         | 0         | 5         | 5         | 4         | 5         | 4         | 2         | 6         | 2         | 2         | 34  |
| 10:00            | 33    | 0        | 1         | 1         | 1         | 4         | 5         | 8         | 8         | 2         | 1         | 1         | 0         | 1         | 31  |
| 11:00            | 16    | 0        | 0         | 0         | 2         | 2         | 5         | 3         | 1         | 1         | 1         | 0         | 1         | 0         | 30  |
| Daily Totals     | 1,604 | 10       | 19        | 31        | 87        | 162       | 287       | 324       | 248       | 206       | 107       | 46        | 40        | 37        | 32  |
| Percent of Total |       | 0.6      | 1.2       | 1.9       | 5.4       | 10.1      | 17.9      | 20.2      | 15.5      | 12.8      | 6.7       | 2.9       | 2.5       | 2.3       |     |

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 26.2 | 27.2 | 31.3 | 35.9 | 37.3 |

10 MPH Pace Speed : 26 - 36  
Number in pace : 1,227  
% in pace : **76.5**

Speed Exceeded : **20 MPH**      **30 MPH**      **40 MPH**  
Percentage : 99.4      62.8      4.8  
Totals : 1,594      1,008      77

# City of Shoreline

Public Works  
17544 Midvale Ave N

Location : NW 175 St

Cross-St : 3 Ave NW

Site:

Date: 04/24/05

Direction : w/o

Direction: EB

| Begin Time       | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM            | 19    | 0        | 1         | 1         | 1         | 4         | 2         | 3         | 2         | 4         | 0         | 0         | 0         | 1         | 31  |
| 01:00            | 8     | 0        | 0         | 0         | 2         | 1         | 0         | 1         | 1         | 2         | 0         | 0         | 0         | 1         | 35  |
| 02:00            | 3     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1         | *   |
| 03:00            | 1     | 0        | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 22  |
| 04:00            | 4     | 0        | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 30  |
| 05:00            | 10    | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 3         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 37  |
| 06:00            | 11    | 0        | 0         | 0         | 0         | 2         | 0         | 2         | 2         | 4         | 1         | 0         | 0         | 0         | 32  |
| 07:00            | 34    | 0        | 0         | 1         | 3         | 4         | 5         | 7         | 5         | 5         | 2         | 0         | 1         | 1         | 32  |
| 08:00            | 79    | 0        | 1         | 1         | 4         | 8         | 11        | 12        | 11        | 18        | 5         | 4         | 2         | 2         | 33  |
| 09:00            | 79    | 0        | 1         | 6         | 7         | 6         | 16        | 5         | 15        | 12        | 6         | 2         | 2         | 1         | 31  |
| 10:00            | 122   | 4        | 4         | 3         | 6         | 10        | 18        | 28        | 21        | 11        | 8         | 5         | 3         | 1         | 30  |
| 11:00            | 110   | 0        | 1         | 1         | 9         | 11        | 17        | 23        | 16        | 14        | 8         | 7         | 2         | 1         | 31  |
| 12:PM            | 107   | 0        | 1         | 0         | 7         | 11        | 16        | 16        | 18        | 12        | 12        | 4         | 3         | 7         | 34  |
| 01:00            | 99    | 1        | 0         | 3         | 2         | 10        | 18        | 17        | 16        | 12        | 9         | 5         | 3         | 3         | 32  |
| 02:00            | 92    | 2        | 1         | 2         | 1         | 7         | 19        | 21        | 13        | 7         | 8         | 7         | 3         | 1         | 31  |
| 03:00            | 90    | 3        | 0         | 2         | 3         | 5         | 18        | 19        | 17        | 12        | 6         | 2         | 1         | 2         | 31  |
| 04:00            | 114   | 1        | 1         | 4         | 6         | 8         | 20        | 24        | 18        | 16        | 8         | 5         | 1         | 2         | 31  |
| 05:00            | 99    | 1        | 0         | 0         | 8         | 13        | 22        | 12        | 20        | 10        | 9         | 3         | 0         | 1         | 31  |
| 06:00            | 86    | 0        | 0         | 1         | 3         | 11        | 18        | 16        | 15        | 12        | 3         | 1         | 3         | 3         | 32  |
| 07:00            | 64    | 0        | 0         | 2         | 8         | 6         | 5         | 8         | 11        | 9         | 7         | 3         | 3         | 2         | 33  |
| 08:00            | 62    | 0        | 1         | 2         | 2         | 1         | 11        | 14        | 12        | 8         | 4         | 0         | 3         | 4         | 34  |
| 09:00            | 46    | 1        | 0         | 1         | 10        | 3         | 5         | 10        | 7         | 5         | 2         | 2         | 0         | 0         | 29  |
| 10:00            | 18    | 0        | 0         | 0         | 1         | 3         | 4         | 5         | 2         | 0         | 0         | 1         | 1         | 1         | 32  |
| 11:00            | 12    | 0        | 0         | 1         | 1         | 0         | 3         | 2         | 2         | 1         | 2         | 0         | 0         | 0         | 30  |
| Daily Totals     | 1,369 | 13       | 12        | 33        | 84        | 125       | 228       | 249       | 227       | 176       | 101       | 53        | 32        | 36        | 32  |
| Percent of Total |       | 0.9      | 0.9       | 2.4       | 6.1       | 9.1       | 16.7      | 18.2      | 16.6      | 12.9      | 7.4       | 3.9       | 2.3       | 2.6       |     |

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 25.9 | 27.0 | 31.5 | 36.3 | 37.7 |

10 MPH Pace Speed : 26 - 36  
Number in pace : 1,005  
% in pace : 73.4

Speed Exceeded : 20 MPH 30 MPH 40 MPH  
Percentage : 99.1 63.8 5.0  
Totals : 1,356 874 68

# City of Shoreline

Public Works  
17544 Midvale Ave N

Location : NW 175 St

Cross-St : 3 Ave NW

Site:

Date: 04/25/05

Direction : w/o

Direction: EB

| Begin Time | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM      | 2     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 34  |
| 01:00      | 4     | 1        | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 31  |
| 02:00      | 3     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1         | *   |
| 03:00      | 1     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 38  |
| 04:00      | 5     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 2         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 30  |
| 05:00      | 29    | 0        | 0         | 0         | 2         | 3         | 8         | 3         | 7         | 2         | 2         | 1         | 1         | 0         | 31  |
| 06:00      | 113   | 0        | 0         | 0         | 9         | 7         | 21        | 28        | 22        | 14        | 6         | 2         | 4         | 0         | 31  |
| 07:00      | 353   | 0        | 2         | 2         | 3         | 23        | 81        | 87        | 77        | 57        | 10        | 7         | 1         | 3         | 31  |
| 08:00      | 258   | 0        | 1         | 1         | 7         | 24        | 55        | 66        | 48        | 29        | 12        | 6         | 4         | 5         | 32  |
| 09:00      | 143   | 0        | 1         | 1         | 3         | 19        | 38        | 36        | 22        | 8         | 6         | 4         | 2         | 3         | 31  |
| 10:00      | 110   | 7        | 9         | 8         | 9         | 19        | 25        | 13        | 12        | 2         | 3         | 2         | 0         | 1         | 27  |
| 11:00      | 111   | 0        | 2         | 0         | 5         | 16        | 16        | 34        | 16        | 13        | 4         | 1         | 3         | 1         | 31  |
| 12:PM      | 115   | 1        | 2         | 3         | 7         | 14        | 18        | 26        | 15        | 9         | 9         | 9         | 0         | 2         | 31  |
| 01:00      | 92    | 0        | 1         | 1         | 3         | 9         | 15        | 17        | 19        | 13        | 10        | 1         | 2         | 1         | 32  |
| 02:00      | 115   | 0        | 0         | 2         | 4         | 14        | 28        | 21        | 13        | 14        | 4         | 4         | 10        | 1         | 32  |
| 03:00      | 108   | 3        | 0         | 0         | 13        | 7         | 13        | 17        | 14        | 18        | 11        | 9         | 2         | 1         | 31  |
| 04:00      | 119   | 0        | 1         | 2         | 5         | 9         | 20        | 21        | 19        | 12        | 15        | 5         | 4         | 6         | 34  |
| 05:00      | 113   | 1        | 0         | 2         | 4         | 9         | 18        | 19        | 18        | 20        | 7         | 7         | 5         | 3         | 33  |
| 06:00      | 108   | 0        | 0         | 1         | 6         | 5         | 15        | 21        | 20        | 19        | 6         | 9         | 3         | 3         | 33  |
| 07:00      | 78    | 0        | 0         | 0         | 3         | 10        | 14        | 23        | 11        | 7         | 5         | 1         | 2         | 2         | 32  |
| 08:00      | 48    | 0        | 0         | 1         | 1         | 1         | 7         | 15        | 6         | 6         | 2         | 3         | 4         | 2         | 34  |
| 09:00      | 30    | 0        | 0         | 0         | 1         | 4         | 4         | 8         | 4         | 4         | 5         | 0         | 0         | 0         | 31  |
| 10:00      | 10    | 1        | 0         | 0         | 0         | 3         | 2         | 3         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 28  |
| 11:00      | 5     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 1         | 40  |
| Daily      | 2,073 | 14       | 20        | 24        | 86        | 196       | 402       | 462       | 344       | 249       | 117       | 72        | 50        | 37        | 32  |

Totals

|                  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Percent of Total | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 4.1 | 9.5 | 19.4 | 22.3 | 16.6 | 12.0 | 5.6 | 3.5 | 2.4 | 1.8 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 26.7 | 27.7 | 31.3 | 35.7 | 37.2 |

10 MPH Pace Speed : 26 - 36

Number in pace : 1,653

% in pace : 79.7

|                |          |        |        |
|----------------|----------|--------|--------|
| Speed Exceeded | : 20 MPH | 30 MPH | 40 MPH |
| Percentage     | : 99.3   | 64.2   | 4.2    |
| Totals         | : 2,059  | 1,331  | 87     |

# City of Shoreline

Public Works

17544 Midvale Ave N

Location : NW 175 St

Cross-St : 3 Ave NW

Site:

Date: 04/26/05

Direction : w/o

Direction: EB

| Begin Time | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM      | 4     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 40  |
| 01:00      | 1     | 1        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | *   |
| 02:00      | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 03:00      | 5     | 0        | 1         | 0         | 1         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 34  |
| 04:00      | 8     | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 3         | 2         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 32  |
| 05:00      | 31    | 0        | 0         | 0         | 1         | 3         | 3         | 9         | 6         | 1         | 4         | 4         | 0         | 0         | 32  |
| 06:00      | 133   | 0        | 0         | 0         | 2         | 8         | 24        | 25        | 33        | 22        | 10        | 2         | 3         | 4         | 33  |
| 07:00      | 394   | 0        | 1         | 5         | 6         | 37        | 61        | 101       | 81        | 73        | 13        | 10        | 1         | 5         | 32  |
| 08:00      | 303   | 2        | 3         | 4         | 18        | 42        | 68        | 64        | 50        | 32        | 10        | 4         | 2         | 4         | 30  |
| 09:00      | 202   | 0        | 1         | 2         | 2         | 23        | 49        | 42        | 42        | 17        | 15        | 4         | 2         | 3         | 31  |
| 10:00      | 124   | 0        | 0         | 4         | 3         | 19        | 19        | 26        | 27        | 12        | 5         | 4         | 3         | 2         | 31  |
| 11:00      | 124   | 1        | 2         | 2         | 4         | 16        | 24        | 19        | 22        | 12        | 11        | 5         | 5         | 1         | 31  |
| 12:PM      | 118   | 0        | 0         | 2         | 9         | 5         | 17        | 22        | 26        | 17        | 7         | 5         | 4         | 4         | 33  |
| 01:00      | 114   | 2        | 0         | 1         | 2         | 14        | 23        | 24        | 14        | 16        | 7         | 8         | 2         | 1         | 31  |
| 02:00      | 109   | 0        | 0         | 0         | 7         | 15        | 20        | 23        | 18        | 14        | 3         | 2         | 4         | 3         | 32  |
| 03:00      | 129   | 2        | 2         | 5         | 4         | 5         | 19        | 22        | 27        | 20        | 10        | 7         | 3         | 3         | 32  |
| 04:00      | 141   | 1        | 2         | 2         | 3         | 10        | 21        | 33        | 22        | 26        | 13        | 3         | 0         | 5         | 33  |
| 05:00      | 130   | 1        | 1         | 0         | 3         | 8         | 25        | 30        | 27        | 20        | 8         | 1         | 5         | 1         | 32  |
| 06:00      | 110   | 1        | 1         | 0         | 4         | 8         | 20        | 22        | 16        | 17        | 11        | 4         | 2         | 4         | 33  |
| 07:00      | 64    | 2        | 1         | 0         | 1         | 9         | 10        | 15        | 11        | 3         | 6         | 3         | 3         | 0         | 31  |
| 08:00      | 47    | 1        | 1         | 2         | 0         | 5         | 7         | 7         | 6         | 9         | 5         | 2         | 1         | 1         | 32  |
| 09:00      | 47    | 0        | 1         | 1         | 1         | 2         | 14        | 7         | 8         | 7         | 0         | 1         | 1         | 4         | 34  |
| 10:00      | 15    | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 2         | 6         | 2         | 2         | 2         | 0         | 0         | 0         | 32  |
| 11:00      | 9     | 0        | 0         | 1         | 0         | 1         | 2         | 2         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 30  |
| Daily      | 2,362 | 14       | 17        | 31        | 71        | 233       | 429       | 504       | 443       | 322       | 141       | 69        | 41        | 47        | 32  |

Totals

|                  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Percent of Total | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 3.0 | 9.9 | 18.2 | 21.3 | 18.8 | 13.6 | 6.0 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 26.9 | 27.9 | 31.5 | 35.7 | 36.9 |

10 MPH Pace Speed : 26 - 36

Number in pace : 1,931

% in pace : **81.8**

Speed Exceeded : **20 MPH** **30 MPH** **40 MPH**

Percentage : 99.4 66.3 3.7

Totals : 2,348 1,567 88

# City of Shoreline

Public Works  
17544 Midvale Ave N

Location : NW 175 St

Cross-St : 3 Ave NW

Site:

Date: 04/27/05

Direction : w/o

Direction: EB

| Begin Time       | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM            | 3     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | *   |
| 01:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 02:00            | 4     | 0        | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 38  |
| 03:00            | 2     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 34  |
| 04:00            | 8     | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 2         | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 2         | 0         | 32  |
| 05:00            | 33    | 0        | 0         | 0         | 0         | 7         | 5         | 5         | 6         | 3         | 4         | 3         | 0         | 0         | 32  |
| 06:00            | 134   | 2        | 0         | 1         | 4         | 5         | 26        | 27        | 21        | 29        | 8         | 5         | 4         | 2         | 32  |
| 07:00            | 366   | 0        | 0         | 1         | 9         | 29        | 70        | 91        | 82        | 55        | 17        | 9         | 1         | 2         | 31  |
| 08:00            | 297   | 0        | 0         | 1         | 9         | 28        | 56        | 86        | 41        | 47        | 13        | 10        | 5         | 1         | 31  |
| 09:00            | 199   | 0        | 1         | 2         | 7         | 21        | 41        | 59        | 33        | 20        | 8         | 4         | 3         | 0         | 31  |
| 10:00            | 117   | 1        | 1         | 4         | 10        | 12        | 17        | 23        | 22        | 11        | 11        | 5         | 0         | 0         | 30  |
| 11:00            | 119   | 1        | 2         | 1         | 9         | 10        | 31        | 23        | 15        | 13        | 8         | 1         | 2         | 3         | 31  |
| 12:PM            | 123   | 1        | 2         | 4         | 7         | 13        | 24        | 30        | 17        | 9         | 6         | 3         | 1         | 6         | 32  |
| 01:00            | 84    | 0        | 4         | 1         | 5         | 8         | 21        | 11        | 10        | 14        | 4         | 2         | 0         | 4         | 32  |
| 02:00            | 111   | 0        | 1         | 2         | 1         | 9         | 18        | 33        | 15        | 13        | 6         | 4         | 4         | 5         | 33  |
| 03:00            | 121   | 2        | 0         | 2         | 0         | 9         | 25        | 28        | 20        | 15        | 3         | 7         | 3         | 7         | 33  |
| 04:00            | 114   | 1        | 1         | 0         | 2         | 11        | 20        | 23        | 25        | 14        | 6         | 5         | 5         | 1         | 32  |
| 05:00            | 115   | 0        | 2         | 1         | 3         | 12        | 14        | 23        | 24        | 15        | 11        | 6         | 4         | 0         | 32  |
| 06:00            | 106   | 2        | 1         | 1         | 2         | 10        | 20        | 21        | 21        | 13        | 3         | 6         | 2         | 4         | 32  |
| 07:00            | 90    | 2        | 1         | 3         | 5         | 9         | 15        | 19        | 15        | 10        | 4         | 2         | 3         | 2         | 31  |
| 08:00            | 63    | 0        | 0         | 2         | 3         | 5         | 11        | 11        | 8         | 8         | 5         | 6         | 2         | 2         | 33  |
| 09:00            | 37    | 0        | 0         | 3         | 4         | 0         | 9         | 6         | 3         | 5         | 3         | 1         | 3         | 0         | 31  |
| 10:00            | 28    | 1        | 0         | 1         | 2         | 2         | 3         | 8         | 2         | 4         | 3         | 1         | 1         | 0         | 30  |
| 11:00            | 7     | 1        | 0         | 0         | 0         | 1         | 2         | 1         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 27  |
| Daily Totals     | 2,281 | 14       | 16        | 32        | 82        | 202       | 431       | 530       | 383       | 298       | 124       | 82        | 46        | 41        | 32  |
| Percent of Total |       | 0.6      | 0.7       | 1.4       | 3.6       | 8.9       | 18.9      | 23.2      | 16.8      | 13.1      | 5.4       | 3.6       | 2.0       | 1.8       |     |

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 26.8 | 28.0 | 31.4 | 35.7 | 37.0 |

10 MPH Pace Speed : 26 - 36  
Number in pace : 1,844  
% in pace : **80.8**

Speed Exceeded : **20 MPH**      **30 MPH**      **40 MPH**  
Percentage : 99.4      65.9      3.8  
Totals : 2,267      1,504      87

# City of Shoreline

Public Works

17544 Midvale Ave N

Location : NW 175 St

Cross-St : 3 Ave NW

Site:

Date: 04/28/05

Direction : w/o

Direction: EB

| Begin Time   | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|--------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM        | 3     | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 31  |
| 01:00        | 2     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1         | *   |
| 02:00        | 2     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | *   |
| 03:00        | 5     | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 1         | 1         | 0         | 34  |
| 04:00        | 8     | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 3         | 2         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 32  |
| 05:00        | 36    | 1        | 0         | 0         | 4         | 2         | 8         | 6         | 2         | 7         | 3         | 1         | 2         | 0         | 31  |
| 06:00        | 110   | 0        | 0         | 2         | 4         | 13        | 21        | 24        | 16        | 16        | 6         | 4         | 1         | 3         | 32  |
| 07:00        | 378   | 0        | 0         | 3         | 10        | 38        | 96        | 103       | 57        | 45        | 15        | 4         | 5         | 2         | 31  |
| 08:00        | 302   | 0        | 1         | 2         | 17        | 40        | 69        | 66        | 64        | 28        | 7         | 6         | 1         | 1         | 30  |
| 09:00        | 162   | 0        | 0         | 1         | 7         | 20        | 49        | 30        | 24        | 15        | 8         | 6         | 1         | 1         | 31  |
| 10:00        | 113   | 1        | 2         | 2         | 4         | 8         | 35        | 22        | 20        | 11        | 4         | 1         | 0         | 3         | 31  |
| 11:00        | 119   | 1        | 1         | 1         | 5         | 6         | 24        | 31        | 21        | 17        | 8         | 1         | 0         | 3         | 32  |
| 12:PM        | 102   | 0        | 0         | 0         | 6         | 1         | 25        | 16        | 18        | 15        | 9         | 6         | 5         | 1         | 32  |
| 01:00        | 94    | 1        | 0         | 1         | 3         | 6         | 16        | 29        | 17        | 8         | 4         | 2         | 4         | 3         | 32  |
| 02:00        | 124   | 0        | 1         | 1         | 4         | 13        | 18        | 25        | 22        | 16        | 8         | 8         | 6         | 2         | 32  |
| 03:00        | 123   | 1        | 0         | 3         | 7         | 10        | 22        | 18        | 23        | 13        | 9         | 10        | 4         | 3         | 32  |
| 04:00        | 124   | 1        | 3         | 4         | 6         | 15        | 23        | 26        | 16        | 16        | 6         | 3         | 3         | 2         | 31  |
| 05:00        | 120   | 0        | 0         | 3         | 3         | 6         | 18        | 26        | 21        | 22        | 7         | 7         | 4         | 3         | 33  |
| 06:00        | 120   | 1        | 0         | 4         | 5         | 13        | 19        | 30        | 17        | 6         | 13        | 9         | 1         | 2         | 32  |
| 07:00        | 86    | 2        | 0         | 1         | 4         | 5         | 14        | 18        | 15        | 10        | 5         | 2         | 6         | 4         | 33  |
| 08:00        | 54    | 0        | 0         | 2         | 3         | 3         | 12        | 7         | 7         | 9         | 3         | 3         | 3         | 2         | 33  |
| 09:00        | 51    | 0        | 1         | 2         | 1         | 4         | 10        | 8         | 9         | 4         | 4         | 2         | 2         | 4         | 34  |
| 10:00        | 22    | 0        | 0         | 0         | 1         | 0         | 6         | 3         | 3         | 4         | 3         | 1         | 1         | 0         | 32  |
| 11:00        | 14    | 0        | 0         | 0         | 1         | 0         | 3         | 4         | 2         | 0         | 2         | 2         | 0         | 0         | 32  |
| Daily Totals | 2,274 | 9        | 9         | 32        | 95        | 206       | 488       | 495       | 378       | 266       | 126       | 79        | 50        | 41        | 32  |

|                  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Percent of Total | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 4.2 | 9.1 | 21.5 | 21.8 | 16.6 | 11.7 | 5.5 | 3.5 | 2.2 | 1.8 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 26.8 | 27.9 | 31.2 | 35.7 | 37.1 |

10 MPH Pace Speed : 26 - 36

Number in pace : 1,833

% in pace : **80.6**

Speed Exceeded : **20 MPH** **30 MPH** **40 MPH**

Percentage : 99.6 63.1 4.0

Totals : 2,265 1,435 91

# City of Shoreline

Public Works  
17544 Midvale Ave N

Location : NW 175 St

Cross-St : 3 Ave NW

Site:

Date: 04/29/05

Direction : w/o

Direction: EB

| Begin Time | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM      | 2     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 36  |
| 01:00      | 3     | 0        | 0         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 39  |
| 02:00      | 1     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 36  |
| 03:00      | 3     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | *   |
| 04:00      | 4     | 0        | 0         | 0         | 0         | 2         | 0         | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 30  |
| 05:00      | 31    | 1        | 0         | 0         | 1         | 3         | 8         | 7         | 5         | 4         | 0         | 1         | 0         | 1         | 31  |
| 06:00      | 102   | 0        | 0         | 0         | 10        | 10        | 17        | 28        | 14        | 11        | 8         | 1         | 1         | 2         | 31  |
| 07:00      | 334   | 0        | 1         | 3         | 14        | 33        | 81        | 91        | 49        | 39        | 13        | 7         | 1         | 2         | 31  |
| 08:00      | 269   | 1        | 2         | 8         | 14        | 31        | 63        | 65        | 37        | 23        | 12        | 6         | 4         | 3         | 31  |
| 09:00      | 199   | 2        | 0         | 1         | 10        | 21        | 45        | 51        | 29        | 21        | 8         | 5         | 1         | 5         | 31  |
| 10:00      | 125   | 0        | 1         | 5         | 13        | 22        | 27        | 24        | 16        | 8         | 5         | 2         | 0         | 2         | 30  |
| 11:00      | 119   | 3        | 5         | 0         | 3         | 9         | 16        | 37        | 20        | 13        | 4         | 4         | 2         | 3         | 31  |
| 12:PM      | 125   | 0        | 1         | 1         | 10        | 9         | 16        | 27        | 19        | 20        | 9         | 5         | 6         | 2         | 32  |
| 01:00      | 104   | 0        | 3         | 3         | 3         | 19        | 26        | 18        | 11        | 11        | 3         | 4         | 2         | 1         | 30  |
| 02:00      | 116   | 1        | 1         | 1         | 7         | 8         | 28        | 21        | 22        | 14        | 2         | 7         | 1         | 3         | 32  |
| 03:00      | 115   | 2        | 1         | 2         | 3         | 8         | 27        | 17        | 25        | 13        | 8         | 3         | 3         | 3         | 32  |
| 04:00      | 106   | 2        | 1         | 3         | 6         | 14        | 17        | 21        | 16        | 14        | 6         | 3         | 2         | 1         | 31  |
| 05:00      | 116   | 1        | 1         | 1         | 3         | 7         | 21        | 24        | 13        | 19        | 11        | 8         | 1         | 6         | 34  |
| 06:00      | 88    | 0        | 0         | 1         | 2         | 10        | 14        | 21        | 15        | 11        | 9         | 1         | 2         | 2         | 32  |
| 07:00      | 85    | 2        | 2         | 1         | 3         | 4         | 10        | 16        | 15        | 15        | 9         | 4         | 2         | 2         | 32  |
| 08:00      | 57    | 0        | 0         | 0         | 1         | 9         | 5         | 11        | 9         | 7         | 8         | 2         | 1         | 4         | 34  |
| 09:00      | 41    | 0        | 0         | 1         | 2         | 8         | 6         | 7         | 8         | 2         | 3         | 2         | 2         | 0         | 31  |
| 10:00      | 33    | 0        | 1         | 0         | 2         | 2         | 5         | 8         | 6         | 3         | 1         | 0         | 0         | 5         | 36  |
| 11:00      | 24    | 0        | 0         | 1         | 1         | 2         | 7         | 6         | 3         | 3         | 1         | 0         | 0         | 0         | 30  |
| Daily      | 2,202 | 15       | 20        | 33        | 108       | 232       | 439       | 501       | 334       | 251       | 123       | 66        | 31        | 49        | 31  |

Totals

|                  |     |     |     |     |      |      |      |      |      |     |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Percent of Total | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 4.9 | 10.5 | 19.9 | 22.8 | 15.2 | 11.4 | 5.6 | 3.0 | 1.4 | 2.2 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 26.4 | 27.3 | 31.0 | 35.5 | 36.8 |

10 MPH Pace Speed : 26 - 36

Number in pace : 1,757

% in pace : **79.8**

|                |          |        |        |
|----------------|----------|--------|--------|
| Speed Exceeded | : 20 MPH | 30 MPH | 40 MPH |
| Percentage     | : 99.3   | 61.5   | 3.6    |
| Totals         | : 2,187  | 1,355  | 80     |

# City of Shoreline

Public Works

17544 Midvale Ave N

Location : NW 175 St

Cross-St : 3 Ave NW

Site:

Date: 04/30/05

Direction : w/o

Direction: EB

| Begin Time   | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|--------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM        | 16    | 1        | 1         | 1         | 2         | 2         | 1         | 3         | 1         | 3         | 1         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 01:00        | 7     | 0        | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 1         | 1         | 0         | 1         | 0         | 2         | 0         | 33  |
| 02:00        | 7     | 0        | 0         | 0         | 1         | 0         | 2         | 0         | 0         | 0         | 1         | 2         | 0         | 1         | 38  |
| 03:00        | 3     | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 30  |
| 04:00        | 4     | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 30  |
| 05:00        | 9     | 0        | 1         | 0         | 1         | 2         | 0         | 4         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 28  |
| 06:00        | 25    | 0        | 1         | 0         | 2         | 1         | 2         | 11        | 2         | 2         | 3         | 0         | 0         | 1         | 32  |
| 07:00        | 40    | 0        | 1         | 2         | 3         | 3         | 5         | 9         | 8         | 5         | 0         | 3         | 1         | 0         | 31  |
| 08:00        | 78    | 0        | 2         | 1         | 4         | 10        | 16        | 14        | 15        | 7         | 5         | 2         | 2         | 0         | 31  |
| 09:00        | 100   | 0        | 1         | 1         | 4         | 12        | 16        | 17        | 20        | 13        | 6         | 7         | 2         | 1         | 32  |
| 10:00        | 110   | 0        | 1         | 1         | 6         | 5         | 25        | 23        | 14        | 18        | 9         | 5         | 2         | 1         | 32  |
| 11:00        | 113   | 2        | 1         | 4         | 4         | 18        | 21        | 14        | 23        | 12        | 7         | 2         | 3         | 2         | 31  |
| 12:PM        | 100   | 0        | 2         | 4         | 2         | 6         | 14        | 30        | 14        | 14        | 9         | 3         | 1         | 1         | 31  |
| 01:00        | 113   | 1        | 0         | 3         | 7         | 8         | 18        | 25        | 17        | 18        | 6         | 4         | 4         | 2         | 32  |
| 02:00        | 99    | 1        | 0         | 2         | 5         | 9         | 16        | 21        | 14        | 21        | 4         | 2         | 3         | 1         | 31  |
| 03:00        | 89    | 1        | 1         | 1         | 1         | 5         | 20        | 14        | 19        | 13        | 4         | 5         | 4         | 1         | 32  |
| 04:00        | 129   | 1        | 0         | 0         | 4         | 7         | 18        | 27        | 28        | 20        | 7         | 7         | 6         | 4         | 33  |
| 05:00        | 116   | 0        | 0         | 1         | 5         | 15        | 17        | 22        | 21        | 13        | 8         | 4         | 4         | 6         | 33  |
| 06:00        | 82    | 1        | 0         | 0         | 5         | 5         | 14        | 16        | 18        | 10        | 5         | 2         | 5         | 1         | 32  |
| 07:00        | 69    | 1        | 0         | 1         | 1         | 9         | 12        | 16        | 14        | 7         | 4         | 1         | 2         | 1         | 31  |
| 08:00        | 46    | 0        | 0         | 0         | 1         | 3         | 5         | 11        | 7         | 9         | 6         | 2         | 1         | 1         | 33  |
| 09:00        | 44    | 0        | 2         | 1         | 2         | 4         | 5         | 12        | 9         | 4         | 4         | 1         | 0         | 0         | 30  |
| 10:00        | 22    | 0        | 0         | 0         | 0         | 3         | 7         | 4         | 0         | 3         | 3         | 1         | 1         | 0         | 32  |
| 11:00        | 28    | 1        | 0         | 0         | 0         | 3         | 2         | 6         | 5         | 2         | 0         | 6         | 2         | 1         | 34  |
| Daily Totals | 1,449 | 10       | 14        | 23        | 61        | 132       | 238       | 301       | 251       | 196       | 94        | 59        | 45        | 25        | 32  |

|                  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| Percent of Total | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 4.2 | 9.1 | 16.4 | 20.8 | 17.3 | 13.5 | 6.5 | 4.1 | 3.1 | 1.7 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 26.6 | 27.7 | 31.6 | 36.1 | 37.7 |

10 MPH Pace Speed : 26 - 36

Number in pace : 1,118

% in pace : 77.2

|                |          |        |        |
|----------------|----------|--------|--------|
| Speed Exceeded | : 20 MPH | 30 MPH | 40 MPH |
| Percentage     | : 99.3   | 67.0   | 4.8    |
| Totals         | : 1,439  | 971    | 70     |



# City of Shoreline

Public Works

17544 Midvale Ave N

Location : NW 175 St

Cross-St : 3 Ave NW

Site:

Date: 05/01/05

Direction : w/o

Direction: EB

| Begin Time       | Total | 1-19 MPH | 20-21 MPH | 22-23 MPH | 24-25 MPH | 26-27 MPH | 28-29 MPH | 30-31 MPH | 32-33 MPH | 34-35 MPH | 36-37 MPH | 38-39 MPH | 40-41 MPH | 42-99 MPH | Avg |
|------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 12:AM            | 14    | 0        | 0         | 0         | 1         | 1         | 2         | 1         | 3         | 2         | 1         | 2         | 1         | 0         | 33  |
| 01:00            | 4     | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 30  |
| 02:00            | 5     | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 37  |
| 03:00            | 1     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 32  |
| 04:00            | 0     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 05:00            | 8     | 1        | 0         | 0         | 0         | 3         | 0         | 1         | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 32  |
| 06:00            | 15    | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 2         | 3         | 4         | 4         | 0         | 0         | 1         | 1         | 35  |
| 07:00            | 26    | 0        | 0         | 0         | 3         | 6         | 2         | 4         | 3         | 5         | 0         | 0         | 1         | 2         | 33  |
| 08:00            | 68    | 0        | 1         | 0         | 1         | 5         | 7         | 15        | 14        | 10        | 6         | 5         | 2         | 2         | 33  |
| 09:00            | 106   | 2        | 1         | 2         | 7         | 12        | 22        | 24        | 11        | 14        | 6         | 2         | 2         | 1         | 30  |
| 10:00            | 139   | 4        | 0         | 5         | 6         | 8         | 21        | 35        | 25        | 13        | 13        | 6         | 1         | 2         | 31  |
| 11:00            | 94    | 0        | 4         | 3         | 3         | 9         | 18        | 25        | 14        | 6         | 4         | 3         | 5         | 0         | 30  |
| 12:PM            | 113   | 1        | 1         | 2         | 6         | 10        | 17        | 22        | 19        | 19        | 8         | 4         | 2         | 2         | 32  |
| 01:00            | 103   | 0        | 2         | 1         | 4         | 8         | 17        | 21        | 14        | 14        | 5         | 9         | 4         | 4         | 33  |
| 02:00            | 114   | 1        | 1         | 2         | 5         | 5         | 16        | 25        | 17        | 16        | 10        | 10        | 1         | 5         | 33  |
| 03:00            | 95    | 0        | 1         | 2         | 1         | 11        | 13        | 16        | 17        | 15        | 10        | 5         | 2         | 2         | 33  |
| 04:00            | 99    | 0        | 1         | 1         | 4         | 14        | 12        | 23        | 13        | 14        | 6         | 4         | 4         | 3         | 32  |
| 05:00            | 101   | 2        | 1         | 3         | 2         | 7         | 19        | 23        | 16        | 12        | 8         | 5         | 1         | 2         | 32  |
| 06:00            | 81    | 0        | 0         | 3         | 4         | 6         | 13        | 14        | 23        | 5         | 5         | 7         | 1         | 0         | 31  |
| 07:00            | 75    | 0        | 0         | 0         | 2         | 4         | 17        | 9         | 18        | 5         | 10        | 5         | 2         | 3         | 34  |
| 08:00            | 56    | 0        | 1         | 1         | 1         | 5         | 6         | 9         | 8         | 12        | 6         | 2         | 4         | 1         | 33  |
| 09:00            | 30    | 0        | 0         | 1         | 2         | 5         | 2         | 8         | 4         | 5         | 3         | 0         | 0         | 0         | 31  |
| 10:00            | 17    | 0        | 0         | 0         | 0         | 1         | 5         | 7         | 1         | 2         | 0         | 0         | 0         | 1         | 33  |
| 11:00            | 3     | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | *   |
| Daily            | 1,367 | 11       | 14        | 26        | 52        | 122       | 213       | 289       | 227       | 174       | 102       | 69        | 34        | 34        | 32  |
| Totals           |       |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |     |
| Percent of Total |       | 0.8      | 1.0       | 1.9       | 3.8       | 8.9       | 15.6      | 21.1      | 16.6      | 12.7      | 7.5       | 5.0       | 2.5       | 2.5       |     |

|                   |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Percentile Speeds | 10%  | 15%  | 50%  | 85%  | 90%  |
|                   | 26.6 | 27.7 | 31.7 | 36.7 | 38.0 |

10 MPH Pace Speed : 26 - 36

Number in pace : 1,025

% in pace : 75.0

|                |   |        |        |        |
|----------------|---|--------|--------|--------|
| Speed Exceeded | : | 20 MPH | 30 MPH | 40 MPH |
| Percentage     | : | 99.2   | 68.0   | 5.0    |
| Totals         | : | 1,356  | 929    | 68     |